

САНА ОЛОХ

Х а б в т
1931 снл алтынны
15 нүүтэн тахсар

ССНП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОИУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 9 (6301)

1986 снл. Тохсуньу 21 күнэ
ОПТУОРУНЬУН

Снлнаты
3 ларчы.

ҮЛЭЛИИР МИЭСТЭ

Производство кодүүүнү үрдэтн, үлэ хаачыстыбатын тусаран, научнай-техническэй прогресн сайыннанан норуот хаааыстыбатын салгын өрө көтөвүү соруитарын олоххо киллэрингэ тус-хангын ичингэ тэрээнингээ, дивсиплиннэгээ буолуу, ис кыахтары мунутуурдук туһанын, салайын силли сайыннарын хааан да наадаларын туһунан ССКП КК мууе устардаары (1986 с.) Планумугар тоһе-булоон бэлэвтэммитэ.

Билгин кэмнит баар оборудованиелары ордук кодүүстээхтик туһанынын, эрмийэх үлэһитинэн элбэх бордуюксууаны огорууну, үлэ хас бирдин мунуутэни заран-суоттаан, кодүүстээхтик туһанынын ирдннр. Итинник тирээн турар соруитары билһарын үлэни нуормалааһынтан үлэһит квалификациятыгар, техникалары кодүүстээхтик туһанынса, наадалаах маты-сыйаалларыннан, инструменттарыннан алаачыйыга тийбэ үлэһитр миэстэни толору кодүүстээхтик туһанынтан тутулуктаах.

Одогу-дьаһагы хаачыйын производственич управлениетин атак таскын өрөмүөннүүр-огорор сыһар киллээххэ, үлэһитргэ сөптөөх усулуобуйа тэриллэбит. Бары-барыта уурбуту-туптук курдук бэрээдэктээх, үлэһитр миэстэ ыраас буолуутун иһин хас бирдин рабөчэй бөйөгэ кыһанар, саккаастары толорууга матырыяалын үрдэттэн хаачыйнар буолан үлэ чаһа мунутуур кодүүстээхтик туһанылар. Онук да буолан коллектив ааспыт пятлетка сылларыгар үрдүк таһаарды-лаактын үлэһитр бастыһнар көк-кэлэригэр бизе сыллаары былаанын толорбута.

Эрилик Эриетини аатынан совхоз кини өрөмүөннүүр мастерской таһа да эргэ тутууга үлэһитр бэрээдэктээх, үлэһитргэ сөптөөх температура-лаах, үрдүк квалификациялаах кадрлардаах. Үлэһитр миэстэни туруорут-тар көрдөбүлгэ эппиэттир сыла огорууга «Сельхозтехника» холбоһук, промкомбинат, типография кэлин сыл-лаарга утумнаах үлэни ытталар.

Од эрэри дьаала барытыгар эри-дэхси буолбатах. Бу ордук, сүрүн тардар күүһү — автомобиллары, тракторлары туһаныта ырылхайдык көс-төр. Кыһылың гаражтар, мастерской-дар орус тымнылаллар. Көннөрү тех-ническэй көрүнүүлү ытгар да усулуобуйа тэриллэбит. Ити барыта техника

күүһүн мунутуурдук туһанынса, се-зонкай үлэһитр бэлэмнөөһингэ мэ-һийдэри үөскөтөр.

Тыа сирдэрингээби одогу-дьаһагы хаачыйын филиалларыгар сөптөөх үлэһитр температура хааччылыбатын туһунан үгүс үгүсүүдөр киллээлэр да сыллата көннөрүлүбөккэ хатылана тураллар.

Үрдүк огорумтуолаах оборудованиелары толору кыаһынан туһанын үгүс сирдэргэ кыаллыбат. Ардыгар станок-тар аҕалылан-баран туһаныллыбакка туруулар баар суол.

Техническэй сродствоары туһанын-ны тигэ бир болжомтону эрэйэр бол-пурубуһунан үлэһитр квалификация-ларын үрдэтин, кинилэр идэни дэгит-тэрдик байылымыларын ситини бу-лар. Бу өттүнэн утумнаах үлэ ытты-лаахтаах.

Үлэһитр миэстэ бэрээдэктээх, ыраас, сырдык буолуута, бары наадалаах тэриллэринэн, матырыяалларыннан хааччыламыта элбэни быһаарар. Үлэ хас бирдин мунуутэни мунутуур кодүүстээхтик тэрийингэ миэстэргэ барыта баар буолуутун ситиниңэ ураты суолта берилиннэхтээх. Үлэни нуормалааһын, толоруу уонна боро-дуукуеуа хаачыстыбатын үрдэтин иһин ирдэбил кытаанахтык туруорулуох-таах. Бу үлэ чуолкай, бэрээдэктээх буолууну, тэрээнини ирдннр.

Былааннаах соруудахтары, социали-стическэй эбэһээтэлиствэлэри ситини-лээхтик толорууга дьобун суолталаах үлэһитр миэстэни аттестациялааһын курдук бийыл ыттылаахтаах дьаһал олоххо киллэбит. Ити тэриллэбитэ буоллар, рабөчайдар бөйөгэриң үлэ-һитр миэстэлэригэр хаһаайын быһы-мытан сыйһаныһанан саныан, бастымын олоххо киллэрингэ, баар итэбэстэри, көгүтүүлэри туоратымга ордук табы-гастаах уларыттымылары киллэрингэ үлэни ытталара хаакла.

Бу күннэргэ дайду үрдүнэн ССКП XXVII съезин көрсө күүрээниңэх үлэ бара турар. Былааннаах соруудахтары, ыттылаахтык эбэһээтэлиствэлэри ситинилээхтик толорууга производственич интенсификациялааһын быһаарар оруулангытыгар үлэһитр миэстэ көрдөбүлгэ бары өттүнэн эппиэттир буолуута элбэни быһаарар.

Ону хаачыйын — партиянай, проф-союзнай, комсомольскай тэрилтэлэр, үлэ коллективтарың салайааччыларын бир дьобуннаах соруутара.



МОСКОВСКАЯ УО-БАЛАС. «Петровское» госплемзавод Токаревскайдары сүөһү иһигэр комплекссын массымнанан ыһын бастагы кылаас-таах оператор адр ком-мунист Ирма Фишшова (снимокка) 1985 сылга көрөр-исгэр 100 ынах-таах группатын ынах ахсыттан 6000-лмы кило-грамм үтүү мата.

Н. Аннов фототэ, ССТА фотохрониката.

Техниканы — мунутуур кодүүстээхтин!

БОЛТОГОЛОРДУУ ҮЛЭЛИЭХПИТ

Толоон отделеңнета та-риллээттэн бир сыл аста. Ити кэмгэ билгин. Бу додус хаһааймытыба «Сельхозтехника» холбоһук кэдүүдүн үрдөтөр туһу-гар элбэх сырабытын Эмэрдибит. Од түмүгөр сорохтор сыллаары сору-дахтарың ырааһынан аһар-дилар. Тус байың МТЭ-62 мааркылаах тракторы ту-һанынса эбэһээтэлиствэ-бин толордум.

Отделение база оттуан тоборгооһунэ, сага мап-гальнай тутуулары кэм-төр үлэһэ киллэрингэ, Э. Д. А. трактордары хай-дах туһанарыттан ула-сан тутулуятаах. Толоон-тор билгин түөрт ДТ-75, иис «Беларусь» уонна бир Т-16 трактордаах-пыт Итинтэн сорого эргэ. Салайааччыларбыт элбэх техникалаах улахан отде-ленеларга курдук хас-сым да тракторы бир-лэбэ бырадар ынахтары-уох. Трактордарыттан бирдэргэ эиэ адрьа-тан кылгас да кэмгэ туған хаалар түсүл-түгэр тивэр-таһар үлэ-лаханнн сырылытанын-он. Онон билнэхэ тракто-ристар үлэһэ эппиэттиң-ээр ордук үрдүк бу-туохтаада өйдөнөр. Од-тин Болтоһо отделең-нин механизатордара тех-ника кодүүһүн үрдөтөргө аһаарбыт ыттымыларын иһигэр бастагынан өбөтү-түт уонна сага пятлетка-астагы сыһыгар 11025 таһоннай гектардаах үлэ-ни толорон былааны 5 бы-

рыһын аһарары эбэһээ-тэлиствэ ыттымыты.

Былырмын саһаас ча-һынан, техническэй кө-руунан хааччылыдыбит сөгөтө суох буолан, ула-ханннх эрэйдэмиллэбит, түбэһинэх туту будбуһу-тунан өрөмүөннэһэн снл-дыбыһыт. Быһыл ити кыһалдаттан быһанын-быт дин саһаабыт «Сель-хозтехника» холбоһук саһаас чаһынан, саһаа-на быһааһытын, быһа хааччылар буолла. Сөгө-руттаарыта отделеңне сага механизатордара, Олон бы-һыл табыллан үлэһээтэ-питини, трактор онгөрөң таһаарытын дапта үрдэ-тиэхитин сөп.

Үүмүт снмы тэтим-нээхтик саһааһыр туһугар ССКП XXVII съезин көрсө тивэр-таһар үлэһитр түргөтөргө соруутарың-быт. Олунньу 20 күнүгэр дээрэ 2700 центнер оту таһан от тивиттэн — ити кэмгэ бүтэрэргэ, 1000 кубометр тутуу маһын объекттар тутуулар миэстэ-лэригэр аһаларга, 1000 кубометр отдук маһы тив-тэргэ эбэһээтэлиствэ ыттымытыт. Итин таһы-нан съезд аһыллыар дээр-ни барыһага 1300 тонна органическэй уочурадуу киллэриллиэ, 900 гектар-га хаар чигэтиллэ. Снл бастагы күннэригэр тракт-ордара хаһааймытыба-най үлэһитр мунутуур кодүүстээхтик туһанарга кыһанабыт.

КОРКИН, тр-ктор...ст.

«Сельхозтехника» холбоһук коллективин 1986 сылга социалистическай эбэһээтэлиствэтэ

«Сельхозтехника» хол-боһук коллектив уон-кис пятлетка бастагы сыһыгар манннх соци-алистическай эбэһээтэ-листвэ ыттынар.

— үлэ огорумтуотун 1,8 бырыһын үрдэтиң вало-вой бордуюксууаны огоруу уонна батарын, таһа-раһы тивэни сыллаары былааннарын ахсынны 25 күнүгэр толорорго;

— рационализаторскай этиллэри олоххо киллэ-ринтэн 10 тың солк-экономическай кодүүһү ыларга;

— материальной ресур-салары кодүүстээхтик туһанан былаантан 0,2 бырыһын, электрэнер-гияны 0,1 бырыһын, от-

тугу 0,5 бырыһын нэм-чилниргэ;

— ССКП XXVII съезин көрсө валовой бордуюксуу-наны огоруу уонна бата-рын дини ытдаары была-анын 104 бырыһын толо-рорго;

— В. И. Ленин төрөө-бүтэ 116 снлын көрсө валовой бордуюксууаны огоруу уонна батарын түөрт ытдаары, таһа-раһы тивэни сыл аһардаары былааннарын толорорго;

— Тыа хаһаайыстыбатын үлэһитэриң күнүгэр вало-вой бордуюксууаны огоруу уонна батарын то-дус ытдаары былаанын 104 бырыһын толорон тивиэргэ, былааны таһы-

нан бир тракторы, бир аутомашинаны, бирдин автомашина уонна трактор двигателларин өрөмүөн-нүүргэ, фермаларга сору-дахка көрүлүүбүтү таһы-нан сүөһүнү уулатын ме-ханизмдарын 200 төбөгө, ынары маһын, ноһуому ыраастааһын механизми-рын туһааннаарынан 100 уонна 200 төбөгө таһар-га.

— Улуу Октябрь 68 сн-ла туолуутун көрсө хол-боһук линейсэй таһар учаастата уон бир ытда-ары былаанын толорорун ситиһэргэ.

(Эбэһээтэлиствэ кол-лектив уопсай муһнаары-нан ыттылына).

«Якутсовхозстрой» мехколоннатын коллективин 1986 сылга социалистическай эбэһээтэлиствэтэ

Билгини, «Якутсовхозст-рой» мехколоннатын үлэ-һитрээ, хаан-уруу Ком-мунистическай партиябит ойду экономикаскай уон-на социальнай сайдымы-тар туруорбут соруута-рын халбаннаабыт сала-лаада млан уон иккис пя-тлетка бастагы сыһыгар манннх социалистическай эбэһээтэлиствэни ытты-ныт.

— 1194 тың солкуо-байдаах тутар-таһар үлэ-һитр онгөрөн сыллаары былааны ахсынны 25 күнүгэр толоруохпут;

— манннх объекттары государственной комис-сия «учугай» сыһаада туттарыахпыт; сыл үһүс кварталыгар Дирингэ дегсады, төрдүс кварта-ла Чурапчыла түөрт квар-терлаах олгөрөр дьэһни уонна Мындаагайга 2 иккилин иһаарга даах

олорор дьаһалары;

— бир үлэһит онгөрөн таһаарытын 13 тың солкуобайга тирэһэн бы-лааны 0,5 бырыһын аһа-рыахпыт;

— 4300 кубометр тутуу маһын софотуопкалаан уонна объекттар тутуулар-ы эстэлэригэр киллэриң былааны 100 кубометр-нан аһарыахпыт;

— пилодехка 1800 кубометр маһы эрбэһэн со-рудаары 200 кубометри-нан кубарыахпыт;

— ССКП XXVII съезин көрсө тутар-таһар үлэһитр иһин ытдаары былаан-нын толоруохпут, 1000 кубометр тутуу маһын софотуопкалаан объекттар тутуулар миэстэлэригэр таһарыахпыт. пилодехка 300 кубометр маһы эрба-тиһипт;

— В. И. Ленин төрөө-бүтэ 116 снла туолуутун

көрсө тутар-таһар үлэһитр түөрт ытдаары сорууда-тары толоруохпут, 2500 кубометр тутуу маһын софотуопкалаахпыт, пилодехка 800 кубометр ма-һы эрбэһахпыт;

— Туттаачы күнүн көрсө тутар-таһар үлэһитр арыс ытдаары былаан-нын толоруохпут;

— сыл устата 0,8 тон-на цементи, 0,6 тонна ме-тала прокатын, 15 тың, пилловат-чаас электр-энергияны уонна 1,4 тск-на дизельсэй уяатын кэмчиллэхпит;

— таһаарынай боро-дуукуеуа себестомоһын быһааһан 0,5 бырыһын наһаахтаахпыт, бордуюк-сууаны туттарыттан бы-лааны таһынан 5 быры-һынтан итэһэни суох бы-рыһы ыттыахпыт.

(Эбэһээтэлиствэ кол-лектив уопсай муһнаары-нан ыттылына).

Коммунистическай суботунньук илдьиттэрэ

ӨРӨ КӨТӨБҮЛЛҮӨНЭН

«Мындаагайы» совхоз рабөчайдара, инженернай-техническай үлэһиттэрэ, сулууспалаахтара ССКП XXVII съезин чыһагар ахсынны 15 күнүгэр Бүтүн Союзтаагы коммуни-стическай суботунньугу ытгарга бастың предприн-имелар коллективтара көтөхпүт патриотическай баччымынарын дэриң ас-тыһынан уонна өрө кө-төвүллүүнэ көрүстүлэр

Уон бирис пятлетка турунтэһиннээх сыһын соруудахтарың болдодун иһингэ төлөрбүт билгини совхозтут коллестива съезд аһыллар күнүн иһи-ни былааннарын то-лорон көрсөргө дьулуһар. Олгой коммунистическай суботунньукка, бир ки-һи курдук, тэриллээх-тин таһаарыахпыт. Ити күй-өбдөстөннэй сүөһүгэ эбэни аһылыгы бэлэмтэ-һингэ, тутуула туарар

объектарга, таһаарса таһылытыгар, мас көрдөһи-гэр үлэһахпит. Комму-нистическай суботун-ньукка бэлэмнэни была-ны батэргэтиллэн хас ферма, хас аэно пайы тэвэрлэһингэ.

Совхоз дьово-сөргөтэ коммунистическай субо-тунньук күнүн, урунун-тан үгэстэриңиз, үлэ саа-май үрдүк огорумтуотун күнүгэр кубулутохтара.

И. ЯКОВЛЕВ, совхоз парткомун секретара.

